

Broj: 03-02-211/2022
Sarajevo, 24.02.2022. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

- **Predstavnički dom-
gosp. Mirsad Zaimović, predsjedavajući**
- **Dom naroda –
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući**

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primijeno: 25-02-2022

Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01.02	-02-	485	122

Poštovani,

U prilogu Vam, radi razmatranja, dostavljam **INFORMACIJU O ANALIZI EFEKTA PRIMJENE ODLUKE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE O OGRANIČAVANJU CIJENA SNABDIJEVANJA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM („SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH“, BROJ: 3/22) (ZAHTJEV JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO ZA ODOBRENJE NASTAVKA RADA BLOKA 4 U PODRUŽNICI TERMoeLEKTRANA „TUZLA“, TUZLA I BLOKA 5 U PODRUŽNICI TERMoeLEKTRANA „KAKANJ“, KAKANJ)**, koju je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine primila k znanju na 304. sjednici, održanoj 24.02.2022. godine.

Također Vam, u skladu sa članom 153. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/07, 2/08 i 26/20) i članom 144. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/03, 21/09 i 24/20), radi razmatranja i usvajanja, dostavljam Prijedlog zaključka o primanju na znanje Informacije o analizi efekta primjene Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o ograničavanju cijena snabdijevanja električnom energijom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 3/22) (zahtjev JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za odobrenje nastavka rada Bloka 4 u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla i Bloka 5 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj).

S poštovanjem,



PREMIJER
Fadil Novalić

Prilog: kao u tekstu

Na osnovu člana 19. stav (4) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 51. stav (1) Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10, 62/10, 39/20 i 67/21) i tačke 2. Odluke Vlade Federacije BiH o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom ("Službene novine Federacije BiH", broj: 3/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 304. sjednici održanoj 24.02.2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prima k znanju Informaciju o analizi efekta primjene Odluke Vlade Federacije BiH o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom ("Službene novine Federacije BiH", broj: 3/22) (zahtjev JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za odobrenje nastavka rada Bloka 4 u Podružnici Termoelektrana „Tuzla“, Tuzla i Bloka 5 u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“, Kakanj).
2. Informaciju iz tačke 1. ovog zaključka sa Prijedlogom zaključka, Vlada Federacije BiH prosljedit će Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V. broj: *226* /2022
24.02.2022. godine
Sarajevo



PREMIJER

Fadil Novalić